


SETSWANA HOME LANGUAGE  
GRADE 2 – BOOK 1  
TERMS 1 & 2  
ISBN 978-1-920458-23-2  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

**13th Edition**



9 781920 458232

a b c d e  
f g h i j  
k l m n o p  
q r s t u  
v w x y z



PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 2 Buka I

ISBN 978-1-920458-23-2



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



# PUOGAE YA SETSWANA

Buka I  
Kgweditlharo  
1 & 2



Mme Angie Motshikga,  
Tona ya Lefapha la  
Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,  
Motlatsatona wa Lefapha  
la Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe bana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa Tona ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshikga le Motlatsatona wa Lefapha la Thutotheo. Ng. Reginah Mhaule.





Dibukatiro tsa Rainbow ke phitlhelelo nngwe ya Lefapha la Thutotheo e e lebisitsweng mo go tokafatseng bokgoni jwa barutwana ba Aforikaborwa ba mephato e merataro ya ntsha jaaka e le maikaelelomagolo a Lenaneotiro la Puso. Porojeke e, e etleeditswe ke Lefapha la matlotlo la Bosetshaba. Ketelesto e, e kgontshitse Lefapha go kwala le go rebola dibukatiro tse mo dipuong tsotlhe tsa semmuso kwa ntla go tuelo epe.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona o tlaa e itumelela mmogo le bona.


Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

## MAIKARABELO A BASWA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano	Seriti sa botho	Botshelo
<p>Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.</p> 	<p>Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi.</p> 	<p>Botshelo jotlhe bo botlhokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe.</p> 
Lelapa	Thuto	Mmereko
<p>Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago.</p> 	<p>Tsena sekolo, o ithute mme o bereke ka natla. Obamela melao ya sekolo.</p> 	<p>Thusa lelapa la gago ka mmeroko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko.</p> 
Kgololosego le pabaleseego	Dithoto	Bodumedi. Tumelo le dikakanyo
<p>O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tlhokakutlwisisano ka mokgwa wa kagiso.</p> 	<p>Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.</p> 	<p>Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe.</p> 
Tshireletsego	Boagi	Kgololosego ya puo
<p>Tlhokomela lefatshe. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile.</p> 	<p>Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefatse gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.</p> 	<p>O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatse gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwisiwe botlhoko.</p> 




# Mophato 2



P u o g a e

ya SETSWANA



Buka e ke ya ga:

SETSWANA  
Buka  
I





## Thitokgang 1: Re boela kwa sekolong

### 1 Re boela kwa sekolong

Puiso e e amoganwang (kanelo)  
Dirisa dithswantsho go bolelala pele gore kgang e ka ga eng  
Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
Medumo: ditumanosi a e i u  
Ikatisse go kwala thlaka Aa  
Go kwala dipolelo mo dibukengna tsa dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebekosong la tiriso ya mafoko.  
Mafoko a tiwaele

### 2 Ke boetse kwa sekolong

Thala sethswantsho sa se o se dirileng mo malatsing a boikhutso  
Thutiso ya go kwala (tlatsa ka es, nosi, tshamekile go feleletsi dipolelo tse)  
Thutiso ya go kwala (Kwala ka se o se dirileng mo malatsing a boikhutso a dikolo).  
Thutiso ya boithabiso (Feleletsi khalentara ka go tlatsa malatsi a a tlogetsweng a beke le ka go thala sethswantsho sa go bontsha gore ba dire eng letsatsi lengwe le lengwe la beke.

### 3 Diaparo tsa sekolo

Puiso e e amoganwang (puisan)

Dirisa dithswantsho go bolelala pele gore kgang e ka ga eng  
Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)  
Medumo: (ditumanosi a e i u  
Ikatisse go kwala tlhaka Bb.  
Kwala dipolelo mo dibukengna tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko.  
Mafoko a tiwaele

### 4 Diaparo tsa me tsa sekolo

Thala sethswantsho sa gago o apere yunitomo ya sekolo.  
Tlatsa dinthia tsa gago ka sebele  
Kwala dipolelo ka go sethswantsho sa gago.  
Thutiso ya boithabiso: Naya diaparo tse di mo dithswantshong maina.

### 5 Mosimane yo mošwa kwa sekolong

Puiso e e amoganwang (kanelo)  
Dirisa dithswantsho go bolelala pele gore kgang e ka ga eng  
Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)  
Medumo: (ditumanosi a e i u  
Ikatisse go kwala tlhaka Cc.  
Kwala dipolelo mo dibukengna tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko.  
Mafoko a tiwaele

### 6 O amogetswe mo sekolong sa rona

Diragatsa motshameko o ka go ka moo o ka amogelang mosimane kgotsa mosetsana yo mošwa.  
Tekathalogenyo: Tlatsa maina a a tlogetsweng go bontsha gore o a tlologanya.  
Kwala dipolelo ka go tsala ya gago.  
Thutiso ya boithabiso (Batsla tsela ya gago ya go ya kwa sekolong mo bobing jo iwa segoko)

### 7 Metshameko ya sekolo

Puiso e e amoganwang (kanelo)  
Dirisa dithswantsho go bolelala pele gore kgang e ka ga eng  
Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)  
Medumo: kg, tl, m  
Ikatisse go kwala tlhaka Dd.  
Kwala dipolelo mo dibukengna tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko.  
Mafoko a tiwaele

### 8 Ke rata metshameko

Thala sethswantsho sa motshameko o ratang go o tshameka  
Kwala dipolelo ka go gare ke metshameko efe o e ratang kana e o sa e ratang  
Kwala dipolelo ka go motshameko o ratang go o tshameka.  
Tshimologo ya dithswantsho mo ditlhophontsing

### 9 Mooki o tla mo sekolong

Puiso e e amoganwang (kanelo)  
Dirisa dithswantsho go bolelala pele gore kgang e ka ga eng  
Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)  
Medumo: oo le ui  
Ikatisse go kwala tlhaka Ee.  
Kwala dipolelo mo dibukengna tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko.  
Mafoko a tiwaele

### 10 Mooki a re ke ...

Go bopa dipolelo tse di ikaegiling ka dithswantsho. Simolola ka Ke tshwanetse ...  
Kwala dipolelo di le haro ka go botshelo jo bo itekanetseng  
Kwala dipolelo o simolola ka Ke kgona go ... le Ga ke kgone go...  
Dirisa madri  
Thutiso ya boithabiso: Go galaganya mafoko a a nang le medumo th le kgwele dithswantsho

### 11 Ke a ja kwa sekolong

Puiso e e amoganwang (kanelo)  
Dirisa dithswantsho go bolelala pele gore kgang e ka ga eng  
Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)  
Medumo: ee

## Kgweditharo 1: Beke 1 - 5

### 12 Vijo tse re dijang

Thala dithswantsho tsa se o kgonang go se nkgelela, latswa, ama, bona le se o kgonang go se utwa. Tlotlela tsala ya gago ka ga dithswantsho ts a gago.  
Naya dithswantsho tsa dijо maina  
Kwalolola dipolelo tse o dirisa matswaupoisa a ne pagetseng (khutlo, letshwaatsiboso le letshwaapotsuo)  
Golaganya mafoko le dithswantsho tse di nepagetseng.  
Tshwaya dijо tse wena le tsala ya gago le di ratang.

### 13 Ke dire tirogae

Puiso e e amoganwang (kanelo)  
Dirisa dithswantsho go bolelala pele gore kgang e ka ga eng  
Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)  
Medumo: modumo mm  
Ikatisse go kwala tlhaka Gg.  
Kwala dipolelo mo dibukengna tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko.  
Mafoko a tiwaele

### 14 Ke dira tirogae ya me ka dinako tsotlhe

Diragatsa motshameko ka sebedisebedi.  
Thala mma magareng tsa dithswantsho tse pedi tse di nang le modumo o o tshwanang (sekao: ngwedzi le nwetsi)  
Kwala dipolelo ka go diro tirogae.  
Thutiso ya boithabiso: Khalara mme o lebole sethswantsho.

### 15 Viteko

Puiso e e amoganwang (kanelo)  
Dirisa dithswantsho go bolelala pele gore kgang e ka ga eng  
Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)  
Medumo: ng le g  
Ikatisse go kwala tlhaka Hh.  
Kwala dipolelo mo dibukengna tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko.  
Mafoko a tiwaele

### 16 Mattha a bothokwa

Botsa khalentara  
Botsa ditsala tsa gago gore malatsi a bona a botsalo a leng.  
Malatsi a botsalo a mme morago o kwale mattha fa thoko ga maina a bona) Tlatsa maina a bona mo kgwedding e e mo khalentareng.  
Ikatisse go kwala lethla la letsatsi la gago la botsalo

## Thitokgang 2: Malapa le ditsala

### 17 Malapa a farologaneng

34

Puiso e e amoganwang (kanelo)  
Dirisa dithswantsho go bolelala pele gore kgang e ka ga eng  
Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)  
Medumo: b, tl le tsh  
Ikatisse go kwala tlhaka li.  
Kwala dipolelo mo dibukengna tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko.  
Mafoko a tiwaele

### 18 Lelapa la we

36

Thala sethswantsho sa lelapa la gaeno  
Lebola dithswantsho tsa tsita ditkololo tsala lelapa la gaeno  
Kwala ka go lelapa la gaeno.  
Thutiso ya boithabiso (Tlhophela mongwe le mongwe mo lelapeng la gaeno mpho. Bua go o lla naya mang mpho nngwe le nngwe.

### 19 Ke ne ka tsenetsi molelo wa lenyalo

38

Puiso e e amoganwang (kanelo)  
Dirisa dithswantsho go bolelala pele gore kgang e ka ga eng  
Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)  
Medumo: ts, i, eng  
Ikatisse go kwala tlhaka Jj.  
Kwala dipolelo mo dibukengna tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko.  
Mafoko a tiwaele

### 20 Ke ne ka ithabisa thata kwa lenyalong

40

Diragatsa motshameko ka go kgang.  
Nomora dithswantsho go bontsha taelano ya ditrigralo tsa kgang.  
Kwala polelo ka go sethswantsho sengwe le sengwe.  
Thutiso ya boithabiso (Go simolola ditlhophontsing)

### 21 Ditsala tsa me tse di siameng

42

Puiso e e amoganwang (kanelo)  
Dirisa dithswantsho go bolelala pele gore kgang e ka ga eng  
Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)  
Medumo: nn, aa le mm  
Ikatisse go kwala tlhaka Kk.  
Kwala dipolelo mo dibukengna tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko.  
Mafoko a tiwaele



## Kgweditharo 1: Beke 6 - 8

### 22 Ka ga ditsala tsa we

44

Diragatsa motshameko ka go go thusa motho yo mongwe.  
Kwala dipolelo ka go go thusa kwa gae le kwa sekolong  
Kwala dipolelo ka go mongwe yo go o thusang  
Tshameka motshameko wa mafoko wa medumo

### 23 Ke tlokomela diothwana tsa rona

46

Puiso e e amoganwang (kanelo)  
Dirisa dithswantsho go bolelala pele gore kgang e ka ga eng  
Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)  
Medumo: j, tl  
Ikatisse go kwala tlhaka Ll.  
Kwala dipolelo mo dibukengna tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko.  
Mafoko a tiwaele

### 24 Diothwana tsa rona

48

Thala sethswantsho sa phologolo e o akanyang gore e ka nna seotlwana se e siameng  
Kwala temana ka go kgang  
Tlatsa medumo ya ea, ao, a le u go feleletsi mafoko  
Golaganya dithswantsho go bontsha nako ya letsatsi (moso, maitseboa kgotsa bosigo)

### 25 Go tshola legae la rona le le phepa

60

Puiso e e amoganwang (kanelo)  
Dirisa dithswantsho go bolelala pele gore kgang e ka ga eng  
Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)  
Medumo: ph le ee

Ikatisse go kwala tlhaka Mn.

Kwala dipolelo mo dibukengna tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko.  
Mafoko a tiwaele

### 26 Kwa gae

52

Thala sethswantsho sa se o se rateng go se dira kwa gae. Tlotlela tsala ya gago kaga sethswantsho.  
Kwala dipolelo o simolola ka Ke rata ... le Ga ke rata ...  
Feleletsi mafoko o dirisa medumo sl, sw, sh, cr

Thala sethswantsho sa se o se dirang mo nmosong, mo maitseboeng le bosigo.

### 27 Ke ikatisa rothle

54

Puiso e e amoganwang (kanelo)  
Dirisa dithswantsho go bolelala pele gore kgang e ka ga eng  
Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)  
Medumo: ngw, l, le aa

### 30 Podi mo tshingwaneng

60

Ka sebedisebedi, diragatsa motshameko wa kgang.

Nomora dithswantsho go ya ka taelano ya kgang.

Kwala polelo ka go sengwe le sengwe sa dithswantsho.

Lebela mebalabola lebela tsala ya gago gore ke mebalabola efe e o boning fa o tswaka mebalabola emmgo.

### 31 Go thusa batho ba bangwe

62

Puiso e e amoganwang (kanelo)

Dirisa dithswantsho go bolelala pele gore kgang e ka ga eng

Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng

Tekathalogenyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)

Medumo: g, ny le k

Ikatisse go kwala tlhaka Pp.

Kwala dipolelo mo dibukengna tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebekosong la tiriso ya mafoko.

Mafoko a tiwaele

### 32 Go thusa batho ba bangwe

64

Diragatsa motshameko ka go go thusa kwa gae

Kopa ditsala de li 5 gore mmala o ba o rata thata ke ofe. Kwala maina a bona le mebalabola feleletsita theibole.

Kwala kgang ka gomongwe yo o mo thusang

Batla tsala ya gago go tswa kwa sekolong go yawa lepatlelong mo bobing jo jwa segoko)





## Thitokgang 3: Dikgang tse di monate

- 33 Go tswa leeto** 66  
 Puiso e amoganwang (kanelo)  
 Puosebui  
 Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng  
 Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
 Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)  
 Medumo: ntl le ts  
 Ikatise go kwala thaka Qq.  
 Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .  
 Mafoko a tiwaelo
- 34 Dikgang tse di monate** 68  
 Bua ka ga leeto le o battang go le tswa.  
 Thala sethwantsho mo sekipeng go bontsha gore o tlaa bona eng.  
 Mainatona o dirisa dithhakagolo.  
 Kwala dipolelo ka ga lefelo le o eletsang go le etela.  
 Tshameka motshameko wa dimpho o dirisa mang, goreng le lekopanyi  
 gone.
- 35 Re yae kae?** 70  
 Puiso e amoganwang (kanelo)  
 Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng  
 Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
 Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)  
 Medumo: ng, l, ua  
 Ikatise go kwala mafoko a naeng le modumo eng  
 Ikatise go kwala thaka Rr  
 Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .  
 Mafoko a tiwaelo
- 36 Ke batla go bona...** 72  
 Bua ka ga mafelo a o ratang go a etela. O batla go bona eng kwa teng?  
 Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano ya kgang. Morago o tlotele  
 tsala ya gago kgang e o bonang mo ditshwantshong.  
 Kwala dipolelo ka ga se o se bonang mo ditshwantshong.  
 Thala difatthege mo leihabaphefong la bese mme o khalare bese.
- 37 Beso e tsamaya mo metseleselegaen** 74  
 Puiso e amoganwang (kanelo)  
 Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng  
 Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
 Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)  
 Medumo: m, d le tl  
 Ikatise go kwala thaka Ss.  
 Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .  
 Mafoko a tiwaelo

- 38 Go kgabaganya dipolasa le dikgw** 76  
 Thutiso ya a re direng (Thala ditshwantsho tsa se bana ba se bonang)  
 Thutiso ya a re kwaleng (Kwala dipolelo ka ga sethwantsho sa gago)  
 Thutiso ya a re kwaleng (Tlatsa lefoko le ne pagetseeng)  
 Thutiso ya boithabiso (Bontsha mokgweetsi wa bese ka moo a tswang  
 ka teng mo mararaaneng a seksgwa)
- 39 Go kgweetsa mo toropong** 78  
 Puiso e amoganwang (kanelo)  
 Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng  
 Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
 Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)  
 Medumo: m le ts  
 Ikatise go kwala thaka Tt.  
 Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .  
 Mafoko a tiwaelo
- 40 Pule o tshabile** 80  
 Diragata motshameko go bontsha gore o tlhaloganya kgang.  
 Nomora ditshwantsho tsia kgang ka tatelano e e pagetseeng.  
 Kwala polelo ka ga sethwantsho sengwe le sengwe.  
 Tshameka motshameko wa mafoko go boleetsa medumo.
- 41 Re bona sethano se segolo** 82  
 Puiso e amoganwang (kanelo)  
 Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng  
 Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
 Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)  
 Medumo: ng, tsh, y le ph  
 Ikatise go kwala thaka Uu.  
 Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .  
 Mafoko a tiwaelo
- 42 Dipholologo tse dingwe** 84  
 Thala sethwantsho sa phologo e batlang go e bona. Tlottela tsala ya  
 gago ka ga sethwantsho sa gago.  
 Kwala dipolelo ka ga sethwantsho sa gago.  
 Thala mola go feleletsa dipolelo go bontsha gore o tlhaloganya kgang.  
 Feleletsat mafoko o dirisa t, p, tl le th. Morago o golaganye lefoko le  
 sethwantsho sa si siameng)  
 Tatelano ya alefabe: Feleletsat sethwantsho mme morago o se khalare.
- 43 Beso e ya kwa lebopong** 86  
 Puiso e amoganwang (kanelo)  
 Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng  
 Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng

## Kgweditharo 2: Beke 1 - 5

Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)  
 Medumo: nw kwa tshimologong ya lefoko le ua kwa bokhutlong jwa  
 lefoko  
 Ikatise go kwala thaka Vv.  
 Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .  
 Mafoko a tiwaelo

- 44 Re sa ntse re le kwa lebopong** 88  
 Go kwala lenaneo  
 Go kwala posekarata  
 Go kwala malatsi a beke ka tatelano.  
 Bua gore o dira eng mo letsatsing lengwe le lengwe  
 Kwala dipolelo ka ga se o se dirang letsatsi lengwe le lengwe.  
 Kopanya maronthontho mme morago o khalare sethwantsho.

- 45 Ke nako ya go boela gae** 90  
 Puiso e amoganwang (Dithhago)  
 Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng  
 Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
 Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)  
 Medumo: medumo ya iishw, th  
 Ikatise go kwala thaka Ww.  
 Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .  
 Mafoko a tiwaelo

- 46 Re boela gae** 92  
 Thala sethwantsho go bontsha gore o tlhaloganya kgang.  
 Bopa dipolelo ka go kopanya dikaralo tse pedi.  
 Bula temana ka ga nako e o kileng wa ipona o utwile bothokha ka yona  
 Tshameka motshameko wa mafoko go ikatiseta medumo.

- 47 Re boetsa mo phasoboruteleng** 94  
 Puiso e amoganwang (Kanelo, puosebui)  
 Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng  
 Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
 Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)  
 Medumo: medumo ee, kg, r le l  
 Ikatise go kwala thaka Xx.  
 Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .  
 Mafoko a tiwaelo

- 48 Re boetsa gae** 96  
 Bega dikgang  
 Kwala dikgang  
 Bopa dipolelo ka go kopanya dikaralo tse pedi.  
 Thala tsela ya beso go ya ka tatelano yak gang go bontsha gore o a  
 tlhaloganya.

## Thitokgang 4: Tikologo

- 49 Pula ya matlakadibe** 98  
 Puiso e amoganwang (Kanelo, puosebui)  
 Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng  
 Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
 Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)  
 Medumo: medumo tsh, n, aa le ngw  
 Ikatise go kwala thaka g.  
 Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .  
 Mafoko a tiwaelo
- 50 Pula ya matlakadibe** 100  
 Bolelela pele bothuluto jwa kgang.  
 Thala sethwantsho ka ga kgang.  
 Kwala bothuluto jwa kgang.  
 Buisa bothuluto jwa kgang.  
 Khakara sethwantsho se se ka ga kgang.
- 51 Pula ya sefako** 102  
 Puiso e amoganwang (Kanelo, puosebui)  
 Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng  
 Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
 Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)  
 Medumo: medumo w, h le ae  
 Mokwalo: Kopolola polelo.  
 Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .  
 Mafoko a tiwaelo
- 52 Morago ga pula ya sefako** 104  
 Bua ka ga kgang  
 Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano ya kgang. Morago o tlotele tsala ya  
 gago kgang e.  
 Kwala polelo ka ga sethwantsho sengwe le sengwe.  
 Feleletsat mafoko a naeng le la, mo, ro, wa, kgw le th mme morago o a golaganye  
 le ditshwantsho tse di nepagetseng.  
 Thalosa sethwantsho
- 53 Ke kile ka bona segagane** 106  
 Puiso e amoganwang (Kanelo)  
 Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng  
 Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
 Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)  
 Medumo: medumo ts, au le th  
 Mokwalo: Kopolola polelo.  
 Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .  
 Mafoko a tiwaelo

- 54 Segagane se se boleta se sesweu** 108  
 Thala sethwantsho sa se o akanyang gore Bongi o se dirile fa a ne a tshameka  
 mo segagane, (Tlatsa diphalha mo dittragalong)  
 Kwala dipolelo ka ga sethwantsho sa gago.  
 Tlatsa ditumano go feleletsat mafoko gore a golagane le ditshwantsho tse di  
 nepagetseng.
- 55 Vittha** 110  
 Puiso e amoganwang (Puisano)  
 Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng  
 Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
 Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)  
 Medumo: medumo tsh, nn, le th  
 Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .  
 Mafoko a tiwaelo
- 56 Vittha tse nne** 112  
 Tlottela tsala ya gago gore o rata eng le gore ga o rate eng ka ga sethla sengwe  
 le sengwe. Bua ka ga mesuta ya diaparo tse re tshwanetseng go di apara  
 sethla sengwe le sengwe.  
 Kopanya dikaralo tse pedi tsa polelo.  
 Kwala dipolelo ka se o se ratang le ka ga sethla se o se rateng.  
 Thalosa sethwantsho go bontsha gore segwagwa se gola jang go tlota mo  
 kgatang ya go nna lee.  
 Khalaro sethwantsho sa segwagwa.
- 57 A pula e tlaa na gompie?** 114  
 Buisa tshate ya maemo a bosa mme o bue gore bosa bo tlaa ema jang letsatsi  
 lengwe le lengwe.  
 Araba dipotsa tsia tekathaloganyo tse di ka ga tshate ya maemo a bosa.  
 Medumo: ditlhongwamorago tsia ng.  
 Kwala dipolelo mo bokeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .
- 58 Ditshate tsa maemo a bosa** 116  
 Reikota maemo a bosa a beke  
 Tatelano ya alefabe  
 Mokwalo
- 59 Ke nako mang?** 118  
 Puiso e amoganwang (kanelo)  
 Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng  
 Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
 Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)  
 Medumo: mafoko a naeng le medumo o, a le mm  
 Mokwalo: Kopolola polelo.

## Kgweditharo 2: Beke 6 - 8


- Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .  
 Mafoko a tiwaelo
- 60 Go boela nako** 120  
 Go buisa tleloko  
 Tlatsa dinako mo difatthege tsa ditteleloko.  
 Thuliso ya boithabiso (Sega tleloko go tswa kwa morago ga buka mme o  
 kgomaretse manakanma mo go yona. Bontsha ditsala tsia gogu dinako tse  
 di farologaneng)

- 61 Ka ga nako** 122  
 Puiso e amoganwang (Kanelo)  
 Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng  
 Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
 Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)  
 Medumo: medumo n, b le ae  
 Mokwalo: Kopolola polelo.  
 Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .  
 Mafoko a tiwaelo
- 62 O dira jalo ka nako mang?** 124  
 Gologanya dinako tse di mofitshupanakong tse.  
 Kwala nako, morago o thale manakanma mo dittelelokong go bontsha dinako tse di  
 nepagetseng.  
 Lebelo la mafuko la go ikatiseta tiriso ya medumo.

- 63 Go aparela maemo a bosa** 126  
 Puiso e amoganwang (Lokwalodikgang)  
 Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng  
 Balolola dinthia tsa bothokwa mo go se se buisitsweng  
 Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)  
 Medumo: mafoko a naeng le medumo oa, o  
 Mokwalo: Kopolola polelo.  
 Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a tswang mo  
 lebokosong la tiriso ya mafoko .  
 Mafoko a tiwaelo
- 64 Lokwalodikgang iwa me** 128  
 Bua ka ga dikgang tsia gago ka sebele.  
 Kwala lokwalodikgang iwa gago.  
 Segu mpopo wa pampiri o bo o apesa.



# Re boela kwa sekolong



A re buiseng

Go a itumedisa go boela sekolong Malatsi a  
boikhutso a ne a le maleele thata.

Dumela Ati.

Dumela Thabo.

Dumela Pule.

O ne o dira eng mo malatsing a boikhutso?



Thabo

Ke ne ke ile kwa  
lewatleng.



Ati

Ke ne ke ile kwa go nkoko.



Letlha:

Amo




Ke ne ke le kwa gae.

Houhou!

Pule



Jabu



Ke ne ke le kwa gae. Ga ke a bona Ati, Thabo le ntšwa e go tweng Pule. Ke ne ke le esi.  
Ga go ope yo ke tshamekileng le ena.



Are kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatsa ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Bana ba boetse sekolong.

Jabu o ne a ya kwa lewatleng mo malatsing a boikhutso.

Amo o ne a dutse mo gae.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

toropong	gae	ile	maleele
sekolong	gola	ila	maano
lewatleng	goa	ina	mala

Mafoko a  
tlwaelo  
dumela  
gae  
lewatleng



Are kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.  
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago  
ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo  
lebokosong la mafoko.




A A

a a

Morutabana: Saena

Letlha

## 2 Ke boetse kwa sekolong



A re direng

Thala setshwantsho sa se o neng o se dira mo malatsing a boikhutso.



A re kwaleng

Tlhophha lengwe la mafoko go feleletsa polelo ya gago.

tshamekile

Ke \_\_\_\_\_ le mosetsana yo mošwa kwa sekolong.

esi

Ke ne ke le \_\_\_\_\_ go se na yo ke ka tshamekang le ena.

nosi

Nna ke ne ke le \_\_\_\_\_ kwa lewatleng.



Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo ka ga se o neng o se dira mo malatsing a boikhutso.  
Dirisa mangwe a mafoko a go go thusa.

nosi


jele

malatsi a  
boikhutso

esi

gae

lewatleng

Boitumediso

Jaanong o boetse kwa sekolong. O ya go  
dira eng beke yotlhé? Tlatsa malatsi a  
beke. Jaanong thala setshwantsho sa se  
o tlaa bong o se dira letsatsi lengwe le  
lengwe. Morago o bolelele tsala ya gago.

**Ka Mosupologo ke tlaa bo ke...**

**Ka Sontaga ke tlaa bo ke...**



Mosupologo




Labobedi



\_\_\_\_\_



Labothlano



Sontaga

### 3 Diaparo tsa sekolo



A re buiseng

Morutabana



Rotlhe re apara diyunifomo tsa rona tsa sekolo. A yunifomo ya gago e ne e sa ntse e go lekana?

Ati



Yunifomo ya me e ne e le nnye thata.  
Ke tshwanetse go apara yunifomo ya abuti wa me.

Bongi



Ke na le diaparo tsa sekolo tse di ntšhwa.  
Di dikgolo thata thata. Mme a re diaparo tsa me tsa sekolo di tshwanetse go ntekana go fitlha ke bala Mophato 5.



Letlha:



Amo

Diaparo tsa me tsa sekolo le tsona di di  
nnye thata.

Jabu



Ga ke ise ke nne le yunifomo. Rre a re o tlāa  
nthekela yunifomo mafelo a kgwedi fa a gola.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlātse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Diaparo tsa ga Amo di dinnye thata.

Thabo o na le diaparo tse dintšhwa.

Jabu o tlāa bona yunifomo fa rraagwe a gola.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2  
go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

apara	mafelo	monnye	tshwanetse
alola	bofelo	sennye	ganetse
aba	lefeelo	nnye	sianetse

Mafoko a  
tlwaelo  
yunifomo  
kgolo  
mafelo



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.  
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago  
ya dithuthiso o dirisa mafoko go tswa mo  
lebokosong la mafoko.



B B

b b

Morutabana: Saena

Letlha

# Diaparo tsa me tsa sekolo



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa gago o apere diaparo tsa gago tsa sekolo.



A re kwaleng

Feleletsa karata e mme o thale setshwantsho sa gago.



Leina la me ke \_\_\_\_\_.

Ke mo mophatong wa \_\_\_\_\_.

Ke na le dingwaga di le \_\_\_\_\_.

Sekolo sa me ke \_\_\_\_\_.



Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga diaparo tsa sekolo sa gago.  
Dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

thai

borokgwe

ditlhako

baki

dikausu

jeresi

hempe

sekhetetse




Boitumediso


Naya diaparo tse maina.



thai		



# Mosimane yo mošwa kwa sekolong



A re buiseng



Itu

Nna ke Itu. Ke mošwa mo sekolong se. Ke esi. Ke tswa kwa sekolong se sengwe.

"O kare ke ka bo ke na le mongwe yo ke ka tshamekang le ena," ga bua Itu.



Pule



Amo

Amo le Pule ba bona Itu a eme a le esi. Ba ya kwa go Itu.

"Dumela Itu. A o batla go tshameka le rona?" ga bua Amo.



Letlha:



Amo



Itu

"O ka nna wa tshameka le rona," ga bua Amo.

Itu o itumetse gonne a ka tshameka le Amo le Pule.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshwaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Itu ke mosimane yo mošwa kwa sekolong.

Amo le Pule ba ne ba ya go bua le Itu.

Itu o itumetse jaanong.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

esi	se	tshameka	sekolong
nosi	sele	tshasa	tshamekang

Mafoko a tlwaelo  
bua batla ena



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.  
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago  
ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo  
lebokosong la mafoko.



C C

C C

Morutabana: Saena

Letlha


# O amogetswe mo sekolong sa rona



Lo le mo ditlhopheng tsa lona, diragatsang kamogelo ya mosimane kgotsa mosetsana yo mošwa.



Botsa ditsala di le 5 gore ba rata go buisa buka efe mme o khalaré sediko fa thoko ga buka.



Ditsala tsa gago di ratile buka efe go gaisa?



Kwala dipolelo di le 2 ka ga tsala ya gago. Dirisa mangwe a mafoko a go go thusa.

mosimane

mosetsana

montle

siame

tshameka

rata




Letlha:



### A re kwaleng

Tlatsa mafoko a mo matorokising a medumo a a nepagetseng.

katse  
beke

pina

koko

suna

noto

kika

bele

hula

kopo

haraka

kuku

lepa

ipipa

bapa



### Boitumediso

Thusa mosimane yo mošwa go bona tsela ya gagwe ya go ya kwa sekolong.  
Bolelela tsala ya gago gore ke matshwao afe a a fetang.




Morutabana: Saena

Letlha



7

## Metshameko ya sekolo



A re buiseng

Amo



Ke rata go  
tshameka  
bolotloa.

Itu




Re rata go tshameka  
kgwele ya dinao.



Bongi

Ke rata go ikakga le go  
tshameka mo ntlong e  
e mo setlhareng.  
E kwa godimo mo  
setlhareng mme re se  
ka ra wa.

Ke rata go  
taboga mabelo.  
Gape ke rata go  
tlola dipale.



Jabu



Letlha:



Phaladi

Ke rata motlolo o moleele.



Kena

Kena o batla go tshameka mme ga  
a kgone go tsamaya.

O tshameka le ntšwa ya gagwe.  
Re rata go bua le ena.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshwaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Kena o tsamaya le ntšwa.

Jabu o rata go tshameka bolotloa.

Refilwe le Amo ba rata go tshameka kgwele ya dinao.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a  
2 go kuala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

ikakga	wa	tlola	mmung
kgone	watše	tlotla	mme
kgala	wena	tlosa	mmona



Mafoko a  
tlwaelo  
taboga  
setlhareng  
tshameka



A re kwaleng

Ikatise go kuala ditlhaka tse.  
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago  
ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo  
lebokosong la mafoko.



D D

d d

Morutabana: Saena

Letlha

## 8 Ke rata metshameko



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa metshameko kgotsa motshameko o o ratang go o tshameka.



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse.  
Tlhophha mafoko go tswa mo lenaneong le.

go ya sekolong

bolotloa

go tlola

go taboga



Ke rata

Ga ke rate

Ke rata

Ga ke rate



Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga me tshameko kana motshameko o o  
ratang go o tshameka.

taboga

tshameka

motshameko

rata

tlola

natefelelwā




A re kwaleng


Batla o bo o sekeletsā karabo e e nepagetseng.

- A kgwele ya dinao
- B kerikhete
- C rakebii
- D thenese

- A thenese
- B kerikhete
- C go thuma
- D go taboga



- A go thuma
- B kerikhete
- C go tlola
- D bolotloa



- A rakebii
- B kerikhete
- C judo
- D bolotloa




- A go thuma
- B kerikhete
- C rakebii
- D bolotloa




- A thenese
- B rakebii
- C bolotloa
- D go thuma



# Mooki o tla mo sekolong



A re bueng



Gompieno mooki o tlile kwa sekolong sa rona go tlhatlhoba matlho a rona.

Maria o batla diborele gonne ga a bone.

O tshwanets go  
dula kwa pele mo  
phaposiborutelong.





Letlha:



Amo

Mooki o re kopa gore re buise tšhate e e mo

leboteng. Phaladi ke sefofu. Ga a bone. Re mo thusa go  
tsamaya. O na le buka e e nang  
le maronthorontho gore a kgone  
go utlwelala mafoko.



A re kwaleng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse tlhaka e e fa thoko ga karabo e e nepagetseng.

Mooki o ne a tlile go tlhatlhoba:	
A	diatla
B	matlho
C	maoto
D	ditsebe

Ke mang yo o tlhokang diborele?	
A	Maria
B	Jabu
C	Susan
D	Mandu

Ke mang yo o tlileng kwa sekolong sa rona?	
A	Ngaka
B	Rasetimamolelo
C	Mooki
D	Mokgweetsi wa emelentshe

Leina le le maleba la kgang e ke eng?	
A	Manto o fiwa diborele
B	Ngaka e tla kwa sekolong.
C	Re tlhatlhobilwe matlho.
D	A o kgona go utlwa?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a  
2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

mooki	tsamaya	rona	buisa
loodsa	laya	bona	ruisa

Mafoko a  
tlwaelo

bana  
bararo  
ratana



A re kwaleng

Ikatise go kwala dithhaka tse.  
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago  
ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo  
lebokosong la mafoko.



E E

e e



A re direng

Lebelela ditshwantsho. Bolelela tsala ya gago gore mooki a re o dire eng.



Ke tlhape diatla tsa me.



Ke gotlhé meno a me.



Ke je maungo le merogo.



Ke robale ka nako.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 3 ka ga se mooki a reng o se dire.

Mooki a re ke

Mooki a re ke

Mooki a re ke



Letlha:



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse ka go dirisa mafoko a a mo mabokosong.

thuma

bina

kgweetsa

apaya

penta

Ga ke kgone go

Ke kgonago

Ga ke kgone go

Ke kgonago



Boitumediso

Golaganya lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.



mooki
tshupanako
buisa
tsamaya





A re buiseng

Buisa kgang. Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo e.




Amo

Re lesego thata. Re fiwa dijo kwa sekolong.  
Re itumetse rotlhe.

Bomme ba re apeela dijo tse di monate.

Pule le ena o batla dijo.





Letlha:

Ati



Ati o rata go ja digwete. Phaladi o rata go ja nama.

Nomsa o bonala a Iwala. Ga a batle go ja gompieno.

A o rata merogo?



Nomsa



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Nomsa o bonala a Iwala.

Phaladi o rata nama.

Nomsa o batla go ja.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

lesego	dijo	Iwala	apeela
lerato	ja	Iwe	reetsa
leboga	jelo	Iwetse	reela



Mafoko a  
tlwaelo  
itumetse  
digwete  
dijo



A re kwaleng

Ikatise go kwala dithhaka tse.  
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago  
ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo  
lebokosong la mafoko.



F F

f f

Morutabana: Saena

Letlha

# Dijo tse re dijang



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa sengwe se o kgonang go se dira

dupelela	latswa	ama
bona	utlwa	



A re kwaleng

Tlatsa lefoko le le nepagetseng fa tlase ga sejo sengwe le sengwe.

tlhapi

apole

nama

mæ

maši

borotho

tšisi

dinawa

kuku

bupi





Letlha:



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse o dirisa matshwaopiso a a  
nepagetseng.



jabu o rata tšisi

Jabu o rata tšisi.



bongi o ja nama maungo le merogo

a o rata dinawa

ijoo ke digile mae



Boitumediso


Khalara boloko go supa gore ke dijo dife tse o di ratang.  
Dirajalo go supa gore tsala ya gago e rata dijo dife.



	ditšipisi	khabetše	kuku	dimonamone	sepinitšhi
Ke rata					
Tsala ya me e rata					

Morutabana: Saena

Letlha



A re buiseng

Ke nna Phaladi mme ga ke rate go dira  
tirogae ya me.

Ga ke rate go boeletsa tiro yotlhe ya me.

Ga ke rate go dula letsatsi lotlhe. Ke batla  
go tshameka letsatsi lotlhe.

Morutabana wa me a re re buise kwa gae  
letsatsi lengwe le lengwe.

A re ke dire tirogae ya me yotlhe pele ke  
tshameka kgwele ya dinao.





Letlha:

Phaladi



Ke rata go sianasiana le go raga bolo ya me.

Mme o tlhatlhoba gore a ke dira tirogae ya me.

Ke a mmuisetsa. O lebelela dibuka tsa me tsa sekolo. O rata go di bona.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Phaladi o dira tirogae ya gagwe pele a tshameka kgwele ya dinao.

Phaladi o rata go dira tirogae ya gagwe.

Rraagwe o tlhatlhoba dibuka tsa gagwe.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tlhatlhoba	mme	kwa	tshameka
tlhama	mmona	lekwa	remaka
tlhapa	mmitsa	bokwa	leleka

Mafoko a  
tlwaelo  
dira  
letsatsi  
bolo



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.  
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



G G

g g

Morutabana: Saena

Letlha

# Ke dira tirogae ya me ka dinako tsotlhe



A re direng



Ka sebedi, diragatsang Phaladi a sa batle go dira tirogae ya gagwe.

Yo mongwe wa lona e nne morutabana wa gagwe. Mmoleleleng gore ke eng go mo siametsé gore a dire tirogae ya gagwe.




A re kwaleng


Kwala dinomoro mo ditswantshong tse ka tatelano e e nepagetseng.  
Morago o tlotlele tsala ya gago kgang.



3



2






1

1

2

3





1

2

3



Letlha:



1

2


3



A re kwaleng

Tlatsa mafoko a mo malapeng a medumo a a nepagetseng.

kereke      kopa      thupa      tshaba      selo      tshoga      thipa  
teko      toro      thaba      koloi      kota      tonki      sekolo  
tonki



Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo a.



Gompieno ke 20 Mopitlwe.

Re kwala teko.

Pule o a ema a bo a re lebelela.

Ke kgon a go buisa le go kwala  
gonne ke dira tirogae ya me  
letsatsi lengwe le lengwe.



Letlha:



Itu

Morutabana wa me a re tiro ya me e siame.

Diteko di mo thusa go bona gore a ka nthusa jang.

Ke ntsha bojotlhhe jwa me kwa sekolong.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tswaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Bana ba kwala tek.

Pule ga a boife.

Diteko di thusa barutabana go thusa bana.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

jang	bojotlhhe	pula	gonne
mang	tsotlhhe	dula	gontsi
kang	lotlhhe	rula	gore



Mafo  
ko a  
tlwaelo

kwala  
kgona  
buisa



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago  
ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo  
lebokosong la mafoko.



H H

h h

Morutabana: Saena

Letlha

31



A re kwaleng

## Khalentara

Bua le ditsala tsa gago gore malatsi a botsalo a bona a leng. Tlatsa maina a bona mo kgwedding e e nepagetseng mo khalentareng.



A re kwaleng

Botsa ditsala di le 4 gore malatsi a botsalo a bona a leng mme o kwale matlha fa thoko ga maina a bona.

Leina la tsala	Lethla la botsalo
Bongi	I5 Phatwe



A re kwaleng

Kwala lethla la botsalo jwa gago.

Letsatsi

Kgwedi

# Khalentara ya matsalo

Ferikgong

Tlhakole

Mopitlwé

Moranang

Motsheganong

Seetebosigo

Phukwi

Phatwe

Lwetse

Diphalane


Ngwanaitseele

Sedimonthole





A re buiseng



Amo o tshela mo lelapeng le lennye.

Jabu o nna le nkokoagwe , abuti wa gagwe le ausi wa gagwe.

Bana ba bangwe ga bana mme kgotsa rre.

Re tshwanetse go ba thusa



Letlha:



Pule

Pule o nna le rona. Ke seotlwane sa me. Ke a se tlhokomela e bile ke se fa dijo.

Batho ba bangwe bona ba ruile dikatse le ditlhapi tota le dinku jaaka diotlwana.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshwaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Amo o tshela mo lelapeng le legolo.

Jabu o tshela mo lelapeng le legolo.

Pule ke katse ya me.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.



bona	tlhapi	lelapa	tshela
bola	tlhapa	lelana	tshola
bina	tlhaga	lela	tshega

Mafoko a  
tlwaelo  
tshela  
dikatse  
tlhokomela



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



I I

i i

# Lelapa la me



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa lelapa la gaeno.



A re kwaleng

Kwala mafoko a mo malapeng a medumo a a nepagetseng.

opelang

sala

tlala

kala

emang

aka

koloi

sama

tlotla

jang

tlatsa





Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga lelapa la gaeno  
Dirisa mangwe a mafoko a go go thusa.

lorato

lelapa

abuti

ausi

mošwa

tsofetse

Handwriting practice area with five horizontal lines for writing the words learned.




Boitumediso

Tlhophela mongwe le mongwe mo lelapeng la gago mpho.  
Tshwaya mpho nngwe le nngwe fa o sena go e naya mongwe wa lelapa.  
O neelane ka dimpho tsotlhe.

E re:

Ke ya go **naya** mme **ditšokolete** gonne o  
rata dilo tse di monate.



Morutabana: Saena

Letlha

# Ke ne ke tsenetse moletlo wa lenyalo



A re buiseng

Buisa kgang.  
Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **ts**.

Ke lebetse gore Malome Dumi o ne a nyala ka Lamatlhatso.

Mongwe le mongwe o ne a itumetse. Lesika la gaabo monyadiwa ke la batho ba ba ratang batho thata. Monyadiwa o ne a le montle thata.



Bongi

Go ne go na le batho ba bantsi kwa moletlong wa lenyalo. Mongwe le mongwe o ne a bina e bile a opela. Re ne raja dijo tsa mefutafuta ebile mpa ya me e ne e tletse, ts!



Letlha:



Amo o ne a tshwenya. O ne a tebela  
Pule. Morago a wa mme o gobala  
mo letsogong.

O ne a bo a ya kwa tleliniking ka  
ntlhha ya kgobalo.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshwaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Amo o ne a gobala mo letsogong.	
---------------------------------	--

Malome Phaladi o ne a nyala.	
------------------------------	--

Amo o ne a ya kwa tleliniking gonne o ne a iphisia mo letsogong.	
---	--



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2  
go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.



Mafoko a  
tlwaelo

tshwenya  
malome  
monyadiwa

itume <u>tse</u>	le <u>betse</u>	se <u>tse</u>	le <u>tse</u>	me <u>tse</u>
boitume <u>lo</u>	lenyalo	pelo	kgobalo	kopelo



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o  
dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



J J

j .j

# Ke ne ka ithabisa thata kwa lenyalong



A re diragatseng




Etsisang se se diragaletseng Bongi kwa lenyalong.  
Dirisang baanelwa ba ba latelang:

- Bongi
- Pule
- Mme
- Ngaka



A re kwaleng

Kwala dinomoro tse mo ditshwantsong go tloga ka l go fitlha ka 4 go bontsha  
tatelano e e nepagetseng mme morago o tlottlele tsala ya gago ka ga kgang e o e  
bonang mo ditshwantshong.





Letlha:



A re kwaleng

Kwala polelo e le nngwe ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.  
Dirisa mafoko a go go thusa.

ngaka

tleleniki

lenyalo

letsogong

Fapha

kota

tebelo

wele

Handwriting practice area with four rows of blue horizontal lines for writing the words learned in this section.



Boitumediso

Batla, mme o sekeletse karabo e e nepagetseng.



**A** botlhoko

**B** itumetse

**C** tenegile



**A** letsatsi

**B** tenegile

**C** montle



**A** tsofetse

**B** mošwa

**C** ngwana



**A** pula

**B** letsatsi

**C** mariga

Morutabana: Saena

Letlha



Mongwe le mongwe o batla ditsala tse di siameng.

A o na le tsala?

Tsala ya gago ke mang?

Tumi le Pam ba tshameka mmogo.  
Gape ba dira tirogae mmogo. Ba rata go buisetsana dibuka.

Tumi le Pam ba na le tsala e nngwe e e siameng. Leina la yona ke Bongi.



Letlha:



Mmaagwe Bongi o a lwala.

Bongi o phefafatsa ntlo letsatsi lengwe le lengwe. O tlhokomela monnawe wa mosimane.

Tumi le Pam ba a go mo thusa.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshwaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Tumi, Pam le Bongi ke ditsala tse di siameng.

Mmaagwe Tumi o a lwala.

Pam le Tumi ga ba batle go thusa Bongi.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo.  
Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.



mmogo	mmaagwe	mmetsa	mmona	Mmoni
monnawe	nna	nnela	nnaleta	nnisa

Mafoko a  
tlwaelo  
leina  
tsala  
dibuka



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



K K

k k

Morutabana: Saena

Letlha

# Ka ga ditsala tsa me



A re diragatseng

Mo setlhopheng sa gago, diragatsa tsala e e batlang gore  
o e thuse.



Bua gore bothata jwa yona ke eng le gore wena le  
ditsala tsa gago le ka e thusa jang.



A re kwaleng

Kwala gore o ka kgona go dira eng go thusa kwa gae le kwa  
sekolong.



1

Nka thusa jang kwa sekolong?

---



---



---



---

2

Nka thusa jang kwa gae?

---



---



---



---



Go thusa

3

Nka thusa ditsala tsa me jang?

---



---



---



---

4

Ke mang yo a nthusang?

---



---



---



---



Letlha:



Boitumediso



Go tabogela kwa ntlong ya gaabo Bongi. Ke mang yo o tlaa fitlhlang kwa ntlong ya gaabo Bongi pele. Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya diboloko di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka mogatla o ka tsamaya fela boloko (I) bo le bongwe go ya kwa ntlong ya gaabo Bongi. Motho yo o tlaa gorogang kwa ntlong ya gaabo Bongi la ntliha ke ena mofenyi. Fa o wela mo lefokong le le rileng o tshwanetse go le buisa.



Morutabana: Saena

Letlha



A re buiseng



Pule ke ntšwa e e bosilo.

O rata go tebela katse.

Maabane katse e ne ya palamela  
kwa godimo ga setlhare gore  
Pule a se ka a e tshwara.

E ne e tshaba go fologela kwa  
tlase.



Letlha:



Ke ne ka batla llere go folosa katse.

Amo o ne a nthusa.

Re ne ra fa katse dijo gore e je.

Morago e ne ya ya go robala.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshwaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Katse e ne ya tebela Pule.

Katse e ne ya palamela kwa godimo ga setlhare.

Bongi o ne a folosa katse go tswa mo setlhareng.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

dijo	ya	llere	batla
sejo	laya	lloto	tlase
sejana	baya	llori	tlala



Mafo  
ko a  
tlwaelo  
godimo  
katse  
tlase



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go dithutiso  
o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



L L

l l



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa phologolo e o akanyang gore e ka nna  
seotlwana se sentle sa gago.



A re kwaleng

Tlatsa maemedi a a  
nepagetseng.

Ke

Ba

O

E

Re



\_\_\_\_\_ ile kwa magaeng ka bese.



\_\_\_\_\_ ile kwa sekolong ka maoto.



\_\_\_\_\_ ba kolobile ba le mo tereneng.



\_\_\_\_\_ ne e bogola.



\_\_\_\_\_ ditsala tse dikgolo.



\_\_\_\_\_ tlaa emela bese.



Letlha:



A re kwaleng

Feleletsa lefoko ka go dirisa medumo e e tlogetsweng mme o  
bapise lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.


ea

ao

a


u

n__ m__	b__ ka	m___ to	les___	mas___




Boitumediso

Bapisa ditshwantsho go bontsha gore o dira eng mo mosong, maitseboa le bosigo.



mosong  
maitseboa  
bosigo



Morutabana: Saena

Letlha

# Go tshola legae la rona le le phepa



A re buiseng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo tlh.



Go botlhokwa gore rotlhе re thuse kwa gae.

Ke a feela, mme o a tlhatswa, mme rre ena o phimola lerole.

Ausi o ebola merogo.

Lesea le a tlhakatlhakanya.



Letlha:



Fa ntlo ya rona e le phepa, botlhe  
ba a dula mme re je.

Mme nna ke buisa buka kgotsa ke  
etela Bongi.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Rre o a tlhatswa.

Mme o a feela.

Ke etela Bongi fa ntlo e le phepa.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go  
kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

feela	tlhatswa	phimola	phepa
beela	latswa	edimola	pholo
reetsa	atswa	rumola	phela



Mafoko a  
tlwaelo

gore  
dula  
etela



A re kwaleng


Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o  
dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



M M

m m



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa selo se o sa rateng go se dira kwa gae.



A re kwaleng

Feletsa dipolelo tse:

Ga ke rate go

Ke rata go



Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka tse mo tshimologong ya lefoko, mme o golaganye lefoko le setshwantsho  
se se nepagetseng.

nk

ntšw

ntl

n

__ a	__ u	a __ ega	__ o



Boitumediso

Thala setshwantsho  
go bontsha gore  
o dira eng mo mosong,  
maitseboa le bosigo.



Mosong




Maitseboa



Bosigo



A re buiseng



Morutabana o ne a re bolelela gore mongwe le mongwe a nne le motshameko o a o tshamekang.

Ke rata go taboga mabelo. Re tshameka rotlhe morago ga sekolo.

Re rata go taboga. Bolotloa ke motshameko o ke o ratang thata.

Pam o tshameka bolotloa ka Mosupologo le Labone.




Letlha:

O kgona go kolopela bolo kgakala le gona ka maatla. Ga a ke a fapaana le ope.

Letsatsi lengwe o ne a kolopela bolo kgakala thata mme a thuba letlhhabaphefo la sekolo.

Pam o ne a lelela tshenyo e.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Pam o rata kgwele ya dinao.

Pam o tshameka kgwele ya dinao ka Mosupologo le ka Labone.

Pam o thubile letlhhabaphefo.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.



lengwe	kgakala	kolopela	maatla
mongwe	kala	bolelela	baakanya
sengwe	bala	lelela	fapaana

Mafoko a tlwaelo  
bolo  
kgona  
morutabana



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.


Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



N N


n n

# Ikatiso le metshameko




A re direng

Akanya ka ga metshameko e o e ratang. Jaanong bolelela tsala ya gago ka ga dilo tse o di ratang le tse o sa di rateng.



A re kwaleng


Kwala dipolelo di le 3 ka ga metshameko e o e ratang le e o sa e rateng.



ke a o rata

ga ke o rate

Motshameko wa kgwele ya dinao \_\_\_\_\_.



Motshameko wa bolotloa \_\_\_\_\_.



Motshameko wa go thuma \_\_\_\_\_.



A re kwaleng

Kwala malatsi a beke ka tatelano, go simolola ka Sontaga.

Thala setshwantsho sa go bontsha gore o dira eng ka Mosupologo.

Mosupologo	
Latshipi	
Laboraro	
Labobedi	
Labotlhano	
Lamatlhato	
Labone	




Letlha:



Boitumediso

Lebelela setshwantsho. Bolelela tsala ya gago gore ke dilo dife tse  
di gaufi le gore ke dife tse di kgakala.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo ka ga setshwantsho.



A re kwaleng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo jw.



Ke rata go ja merogo e e tswang mo  
tshingwaneng ya rona.

Tshingwana e dikologa ntlo ya rona.

Re jwala digwete le dinawa.

Gape re jwala ditapole le ditamati.


Fa pula e sa ne, ke nosetsa dijwalo.



Letlha:

Letsatsi lengwe podi e kile ya ja  
dijwalo tsotlhé.

Ke ne ka e tebela mme ya tshaba.



A re kwaleng

Araba dipotsa tse.

O jwala eng mo tshingwaneng?

O nosetsa dijwalo leng?

Ke eng se se neng sa tla go ja dijwalo?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tshaba	jwala	rona	gape
baba	kwala	bona	sepe
aba	bala	sona	gope

Mafoko a  
tlwaelo  
merogo  
rata  
dijwalo



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o  
dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



O O

O O

# Podi mo tshingwaneng





A re diragatseng

Ka sebedi, diragatsang podi e tsena mo tshingwaneng ya lona, mme e ja merogo ya lona.  
Ke mang yo o yang go nna podi?



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho le tsala ya gago, mme le di kwale dinomore go ya ka  
tatelano e e nepagetseng.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga se o se bonang mo setshwantshong.  
Dirisa mafoko a go go thusa.

podí

jélé

merogo

tebetse

heke




Letlha:



Boitumediso

Lebelela mebala.

Bolelela tsala ya gago gore o bona mebala efe fa o  
tswaka mebala e.



## Go tswaka mebala



Mebala e megolo:

bohibidu

boserolwana

botala jwa legodimo

E re:

Fa ke tswaka bohibidu  
le boserolwana ke bona



bohibidu

+

boserolwana

=

mmala  
wa namune

botala jwa legodimo

+

boserolwana

=

botala jwa tlhaga

bohibidu

+

botala jwa legodimo

=

phepole

# Go thusa batho ba bangwe



A re buiseng



Nkoko o tsofetse thata.

Ke aga ke mo thusa go tsamaya.

O dirisa thobane mme o tsamaya ka bonya thata.

Maoto le mokwatla wa gagwe di botlhoko.



Letlha:



Mo lelapeng la rona re a thusana.

Go botlhokwa go tshelela mo  
lelapeng.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshwaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Nkoko o mošwa.

O utlwa botlhoko mo mokwatleng le mo maotong.

Mo lelapeng la gaetsho ga re thusane.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go  
kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

aga	bonya	lesika	botlhoko
be <sup>ga</sup>	benya	boka	botlhokwa
boga	tse <sup>nya</sup>	beka	setlhogo

Mafoko a  
tlwaelo  
nkoko  
tsofetse  
thusana



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o  
dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



P P

p p

Morutabana: Saena

Letlha

# Go thusa batho ba bangwe



A re direng

Ati go le gantsi ga a rate go thusa batho. Diragatsa se o tlaa se bolelelang Ati.



A re kwaleng

Batlisia gore ke mang yo o ratang mebala e e rileng.  
Botsa bana ba le 5 mo phaposiburutelong ya gago gore ba rata mebala efe.

Leina	Mmala o o rategang



A re kwaleng

Fetolela dipolelo tse go tswa mo pakajaanong go ya kwa pakapheting.

Ke thusa kwa gae.



Maabane \_\_\_\_\_.

Dan le Ati ba tlola go tswa mo beseng.



Maabane ba \_\_\_\_\_.

Maabane re \_\_\_\_\_.




Letlha:



Boitumediso

Kwala mafoko a mo mabokosong a medumo a a nepagetseng.

fofa      betsa      tootsso      polane      sesepta      poo      /efee/o      tseana  
seega      pula      seatla      botala      lootsa      sila      gola  
foka      selepe      boka      /efee/o      garawe  
leeto



Morutabana: Saena

Letlha



A re buiseng

Gompieno morutabana wa rona o ne a re  
tlottelela dikgang tse di monate.

O re boleletse gore re ya go

tsaya leeto ka bese. Re ya go tsamaya sebaka  
sa beke. Re ne re itumetse thata mme re  
tlottelela kwa godimo le kwa tlase ka boitumelo.

Bongi



Ati



"Ke batla go ya kwa lebopong," ga bua Ati.



Letlha:



Jabu

"Ke batla go bona diphologolo tse di tlhaga," ga bua Jabu.



Amo

"Ke batla go bona mafelo a mangwe," ga bua Amo.

Morutabana wa rona o rometse dikipa tse dintle gore re di apare mo beseng. Re lesego tota. Re ne re itumetse thata.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ati o ne a batla go ya kae?

O ne a batla go ya kwa

Ke eng se Jabu a neng a batla go se bona?

O ne a batla go bona

Bana ba ya go tsamaya malatsi a le makae?

Ba ya go nna sebaka sa



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

itumela	boleletse	tlhaga	dintle
tlotlela	itumetse	tloga	ntlong
bolelela	rometse	boga	sentle



Mafoko a tlwaelo

tloga  
monate  
lesego



A re kwaleng

Ikatise go kwala dithhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Q Q

q q

Morutabana: Saena

Letlha

# Dikgang tse di monate



A re kwaleng

Bua le tsala ya gago ka ga kwa o batlang go ya teng le gore o batla go bona eng kwa teng.  
Thala setshwantsho mo sekipeng go bontsha se o batlang go se bona.



A re kwaleng

Kwala leina la gago.

Kwala maina a, o dirisa ditlhakakgolo.

bongi	dan	jabu	ati	amo

Kwala maina a ditsala di le nne tsa gago.




Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga kwa Jabu, Amo le Bongi ba tlaa yang kwa teng.

Handwriting practice lines for the sentence "Kwala dipolelo di le 2 ka ga kwa Jabu, Amo le Bongi ba tlaa yang kwa teng."




Boitumediso

Neelana ka mpho. Tswala matlho a gago mme o beye monwana wa gago mo go nngwe ya dimpho tse. Morago bua gore o ya go naya mang mpho, le gore ke goreng o nagana gore ke mpho e e siametseng motho yoo. Gakologelwa gore le wena o itlhophelle mpho, o tlhophelle morutabana wa gago le tsala nngwe le nngwe ya gogo. Tshwaya mpho e o setseng o e file mongwe. Yo o tlaa nnang wa ntsha go neelana ka dimpho tsotlhe ke ena mofenyi.

E re:

Ke tlaa naya morutabana wa me mokgele **gonne** o ema mo letsatsing letsatsi lengwe le lengwe.



Morutabana: Saena

Letlha



A re buiseng



Re ya kwa kae?

Sa ntłha, re ya go bona diphologolo tse  
di tlhaga.


Morago, re ya kwa lebopong.

Re ya go tsamaya ka bese e kgolo ya  
sekolo.

Re ne ra lebelela mmepe go bona mafelo.



Letlha:



Jabu

"Ke batla go bona leruarua la meno a magolo a a bogale," ga bua Amo.



Amo

"Ke batla go epa mosima o boteng lebopong," ga bua Jabu.



Are kwaleng

"Ke batla go bona tau e kgolo ka meno a magolo a a bogale," ga bua Bongi.



Bongi

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Amo o ne a batla go bona eng?

Amo o ne a batla go bona

Bongi o ne a batla go bona eng?

Bongi o ne a batla go bona

Jabu o ne a batla go bona eng?

Jabu o ne a batla go



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwalla dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

eng	eng	mang	mong	kang
magolo	kgolo	segolo	bogolo	bolo
leruarua	kua	rua	fudua	bua



Mafoko a tlwaelo

tloga monate lesego



Are kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



R R

r r



A re kwaleng



Kwala polelo ka ga setshwantsho  
sengwe le sengwe.  
Dirisa mafoko a go go thusa.



A re kwaleng

Gatisa mela mme o batlisise gore bana ba batla go bona eng.



Jabu




Bongi



Phaladi



Amo





Letlha:



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.  
Dirisa mafoko a go go thusa.

palama

dibeke

kgweetsa

bana

robala



Handwriting practice area with four horizontal lines for each word.



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo ditshwanetsong tse go tloga ka 1 – 3 go bontsha tatelano e e nepaget -  
seng.


Tlotlela tsala ya gago kgang e o e bonang mo ditshwantshong.



Morutabana: Saena

Letlha

73



A re kwaleng


Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **g** le **kg**.

Ke Mosupologo. Ijaa!

Ra bo ra palama bese.

Bese e feta gaufi le legae la Mohumagadi wa Pula.



Rotlhe re lebelela kwa ntle ka  
matlhhabaphefo go leka go bona sekgwa  
mme dimela tsa teng di kitlane e bile di  
dileele.

Re bona mekgoro e e tshekeletsa, mela ya  
mmopo le metlhape ya dikgom.



Letlha:



Pule o bogola dikgomo. Bongi o tshwara Pule.  
Pule o batla go tlolela kwa ntle ga bese.

Jabu a re, "Nnyaya Pule, tlaya o dule fa  
fatshe! O tlaa re tsenya matlho."



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ba feta gaufi le eng?

Ba feta gaufi le

Ke goreng Pule a batla go tlolela kwa ntle ga bese?

Gonne o bona

Bana ba bona eng?

Bana ba bona

Dimela tsa mo sekgweng se di ntse jang?

Dimela tsa mo sekgweng se di



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko  
a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

masimo	feta	tlaa	jang	dikima
badimo	eta	tlaya	teng	dileele



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo  
mo bukeng ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo  
lebokosong la mafoko.

Mafoko a  
tlwaelo

dikgomo  
dileele  
tsenya

S S

S S

Morutabana: Saena


Letlha

# Go kgabaganya dipolasa le dikgwa



Boitumediso

Thala setshwantsho sa dilo tse  
bana ba di bonang fa ba feta mo  
sekgweng.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga setshwanstho sa gago.




A re kwaleng

Sekeltsa lefoko le le nepagetseng mo polelong nngwe le nngwe.

Re	goroga	gorogile	thari gompieno.
Ba	rata	ratile	motshameki yo o tlhwatlhwa.
O	rata	ratwa	dipalo thata.
Wena	o	ba	molele.
Ba	tshwara	tshwerwe	ke tlala.
Ke	a	ne ke	kwala.

Tlhogo nngwe le nngwe  
ya leina e tsamaelana le  
thuanyi ya yona go ya  
ka bongwe kana bontsi,  
jaaka, Batho ba kgotsa  
legong le.





Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa ka lefoko le le nepagetseng.

mo

ntle

godima



Ntšwa e batla go tlolela kwa \_\_\_\_\_ ga bese.


Bana ba palame \_\_\_\_\_ beseng.

Bese e tlhatlogela kwa \_\_\_\_\_ ga thaba.



Boitumediso

Supetsa mokgweetsi wa bese gore o tshwanetse go tswajang mo sekgweng.



Morutabana: Saena

Letlha



A re buiseng

Bese ya rona e tsamaya mo Johannesburg.

Re bona dikolo tse dintsi le mosi o montsi.

Go na le batho ba bantsi ba ba yang kwa godimo  
le kwa tlase.

Morago Pule o tlolela kwa ntle ga bese. O batla  
go tshameka le dintšwa tse dinnye.

Jabu a re, "Tlaya kwano Pule."

Mme Pule o ntse a tshaba a bo a tshaba.





Letlha:



Re ka busa Pule jang?

"Pule, boela kwano,"

Bongi a goeletsa.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ba bone eng mo toropong?

Ba bone

Ke goreng Pule a ne a tlollela kwa ntle ga bese?

Gonne o ne a batla go

Ke mang yo o neng a goeletsa Pule gore a bowe?

\_\_\_\_\_ o ne a goeletsa gore Pule a bowe.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

mosi	dintsi	tsamaya	tsere
monyebo	dintšwa	tsena	tsola
monkgo	dinnye	tsaya	tsala

Mafoko a  
tlwaelo

tsaya  
mosi  
tsala



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

T T

t t





A re diragataseng

Diragatsa ntšwa Pule a tlolela kwa ntle ga bese a bo a tshaba.  
Bontsha ka moo Bongi a goeletsang ka teng gore a bowe.



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo ditshwantsong se go tloga ka 1 – 4 go bontsha tatelano e e nepagetseng.  
Tlotlela tsala ya gago kgang e o e bonang mo ditshwantshong.



A re kwaleng

Kwala kgang ka ga se o se bonang mo ditshwantshong.





Letlha:



Boitumediso

Lebelo la go ya kwa beseng. A re bone gore ke mang yo o ka nnang wa ntlha go palama bese. Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya diboloko di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka mogatla o ka tsamaya fela boloko (I) bo le bongwe go ya kwa beseng. Motho yo o tlaa gorogang kwa beseng la ntlha ke ena mofenyi. Fa o wela mo bolokong, o tshwanetse go buisa lefoko.



Morutabana: Saena

Letlha




A re buiseng

Jaanong re mo Serapeng sa Diphologolo  
sa Kruger.

Re bona diphoti tse dintsi le tlou. Ke batla  
go bona tau.


Mongwe le mongwe o leba kwa ntle ka  
letlhhabaphefo go leka go bona phologolo e  
e tlhaga.

Morago Jabu o bona tau e kgolo e lebile  
photi.





Letlha:



Jabu

"Ijaajaajaa! Bona. Tau ele e kgolo jang. E batla go bolaya phuti gore e e je. E batla go e dira dijotshegare tsa yona", ga bua Jabu.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotsa.

Ke diphologolo dife tse bana ba yang go di bona kwa Serapeng sa Diphologolo sa Kruger?

Ba ya go bona

Tau e batla go ja eng?

E batla go ja

Ke mang yo o boneng tau la ntsha?

ke ena a boneng tau la ntsha.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

boneng	dijotshegare	bolaya	diphoti
rateng	tshaba	laya	pholo
lebang	tshela	tsamaya	phela

Mafoko a tlwaelo

jaanong  
tau  
tlolela



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



u u

u u



# A re kwaleng

Thala setshwantsho sa phologolo e o batlang go e bona.



## A re kwalenq

Kwala dipolelo di le pedi ka ga setshwantsho sa gago.



## A re kwaleng

Bopa dipolelo di le 3. Thala mola go bapisa karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Bana ba ne ba sa batle go  
Jabu o bone  
Bana ba ne ba



tau e kgolo.  
mo beseng.  
boela gae.



Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa ka ditlhaka tse mo tshimologong ya lefoko.  
Bapisa lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.

t

p

tl


th

__utlwa	__odi	__au	__ou



Boitumediso

Phologolo e ke eng?  
Feleletsa go thala setshwantsho se, mme o se khalare.




Morutabana: Saena

Letlha

85

# Bese e ya kwa lebopong



A re buiseng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **m** le **b**.

Jaanong re tsamaya ka mmila o o kgokologelang kwa lebopong.  
Motlhaba o bolelo. Lewatle le legolo e bile le boteng.  
Makhubu a ya kwa godimo le kwa tlase.  
Mme ga re kgone go nwa metsi a teng. A letsuai thata.  
Bona dikepe mo lewatleng.



Go na le ditlhapi tse dintsi mo lewatleng.  
Ga ke bone lerusua. Go monate go  
tshameka mo motlhabeng.  
Re aga khasele e kgolo ka motlhaba.



Letlha:



Morago Pule o simolola go epa. O ne a epa, a epa a bo a epa go fitlhha a bo a wela mo mosimeng.

Wena Pule o a tshwenya.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Bana ba ne ba le kwa kae?

Ba ne ba le kwa

Pule o ne a dira eng?

O ne a wela mo

Bana ba ne ba bona eng?


Ba ne ba bona



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

dikepe	tlase	nwa	leruarua
sekolo	tlala	bonwa	rua
sekopa	letlapa	monwana	bua



Mafo  
ko a  
tlwaelo  
mmila  
tsamaya  
simolola



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



V V

V V

Morutabana: Saena

Letlha

# Re sa ntse re le kwa lebopong






Are kwaleng

Kwala posokarata e mo go yona o tlottlelang tsala ya gago ka ga se o se boneng kwa lebopong.






Letlha:



**A re kwaleng**

Kwala malatsi a beke ka tatelano, o simolola ka Sontaga.  
Morago o bue gore ke eng se o agang o se dira mo letsatsing lengwe le lengwe.

Labone

Sontaga

Labotlhano

Labobedi

Lamatlhato

Laboraro

Mosupologo

Letsatsi

Se go le gantsi ke se dirang

Sontaga



**A re kwaleng**

Dira dipalo tse tsa mafoko mme morago o tlatse mafoko a a nepagetseng. Re go diretse ya ntsha.

tsh

ela

**tshela**

ipi

ephe

gobe

**gobetse**

robe

bedi

tsh

ola

uba

epa

kale

reedi

kolobedi



Morutabana: Saena

Letlha

89

# Ke nako ya go boela gae



A re buiseng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **p** le **r**.



Re tshwanetse go boela gae  
gompieno.

Re utlwile botlhoko.

Go ne go le monate thata  
kwa lebopong.



Bongi o ne a utlwile botlhoko  
thata a bo a lela.

Re ne ra phutha dibeke tsa  
rona.

Re ne ra palama bese.



Pule a dula le Bongi.

Rotlhhe ra leba kwa morago  
kwa lewatleng.

Re akantse ka ga lebopo le  
didolofini di thuma e bile di  
tshameka mmogo.



Letlha:



Pule a bogola mme a leka go tlolela kwa ntle ka letlhhabaphefo. E-e, Pule. Ema, o se ka wa bo wa leka go tlolela kwa ntle.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotsa.

Ke goreng bana ba ne ba utlwile botlhoko gompieno?

Gronne

Ke mang yo o neng a lela?

ke ena a neng a lela.

Pule o ne a dutse le mang?

O ne a dutse le



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tshwanetse	lela	phutha	lebopo
tshwara	bela	rutha	bopa
tshwenya	sefela	photha	polasa

Mafoko a tlwaelo  
boela leba polaseng



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



W W

W W

Morutabana: Saena


Letlha

# Re boela gae



A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha maikutlo a bana fa ba  
ne ba boela gae.



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le nne. Bapisa karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e mo  
lebokosong le le botalajwa tlhaga.

Pule o ne a utlwile

Bana ba ne ba

Ba ne ba sa

Bana ba ne ba

palama bese.

botlhoko thata.

itumetse kwa lewatleng.

batle go boela gae.



A re kwaleng

Jaanong kwala dipolelo tse o di bapisitseng.



Letlha:



Boitumediso

A re ka taboga? A re bone gore ke mang yo o ka gorogang pele kwa mokorong mme morago a nna wa ntliha go palama bese. Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya dikgapa di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka mogatla (theile) o ka tsamaya fela kgapa (!) e le nngwe go ya kwa mokorong. Fa o wela mo kgapeng, o tshwanetse go buisa lefoko.



Morutabana: Saena

Letlha

# Re boetse mo phaposiborutelong



A re buiseng



"Waitse, o ka re nka boela kwa lebopong," ga bua Bongi.

Bongi

Morutabana




"Gompieno le ya go kwala kgang ka ga  
leeto la lona," ga bua morutabana.

Ati



"Ke tlala kwala kgang ya me ka ga diphologolo  
tse ke di boneng mo polaseng," ga bua Ati.

Jabu



"Ke tlala kwala kgang ya me ka ga diphologolo tse di  
tlhaga tse ke di boneng," ga bua Jabu.



Letlha:



Amo



Are kwaleng

Amo ena a re, "Fa sekolo se tswa ke ya go etela ditsala tsa me, ke tle ke di tlottlele ka ga leeto la rona."

"Morago ke tlaa tshameka le Pule pele ke ya go robala. O ka re nka lora ka ga lebopo."

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ke mang yo a yang go kwala ka ga diphologolo tse di tlhaga?

o tlaa kwala ka ga diphologolo tse di tlhaga.

Ke mang yo a yang go kwala ka ga diphologolo tsa dipolasa?

o tlaa kwala ka ga diphologolo tsa dipolasa.

Bongi o ya go dira eng pele a robala?

O ya go

Bongi o batla go lora ka ga eng?

O batla go lora ka ga



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

kgang	leeto	robala	lora	lebopo
kgolo	reetsa	bala	kgora	leso
kgona	beela	kala	rora	legong



Mafoko a  
tlwaelo  
sekolong  
pele  
lora



Are kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

X X

X X

# Re boetse gae




A re bueng

Bua ka ga dikgang tsa gago. Bolelala ditsala tsa gago ka ga dikgang tse di tswang kwa gae.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga dikgang tsa gago go tswa kwa gae.



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le tharo. Bapisa karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Gompieno

Maabane Amo

Ka moso ke


Bana ba

o ne a ile kwa ntlong ya ga Bongi.

tlaa ya kwa sekolong.

ga ke a itumela.

batla go ya kwa gae.



Boitumediso

Thala tsela e bese e tsamaileng ka yona mo tsebeng e e fa thoko.

**1** Simolola kwa sekolong.

**5** Eya kwa Serapeng sa Kruger.

**2** Eya kwa polaseng.

**6** Eya kwa lebopong.

**3** Eya kwa sekgweng.

**7** Boela kwa sekolong.


**4** Eya kwa toropong.




Letlha:



Sekolo




Sekgwa




Polasa



Toropo



Lebopo



Serapa sa  
Kruger



A re buiseng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo k.

Maabane, ke ne ke ya gae ke tswa kwa sekolong fa pula e simolola go na.

Pula ya na ya bo ya na. Ka koloba ka bo ka tshologa metsi.  
Ke ne ke tshogile magadima.

Ka utlwa marothodi a makima a pula a otla sefatlhego sa me.  
Ke ne ke sa bone.

Ke ne ke le mongwe mo mmileng. Ke ne ke sa bone batho ba bangwe, mme sa itse le gore ke dire eng. Ke ne ke simolola go lela jaaka lesea.

Ke ne ke sa tshabe gore ke nako mang.



Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang e, mme o arabe dipotso.

Bongi o ne a ya kwa kae?

O ne a ya kwa

Bongi o ne a ikutlwajang?

O ne a

Bongi o ne a na le mang?

O ne a le



A re kwaleng

Kwala leina la kgang.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.



Mafoko a  
tlwaelo

gae  
metsi  
tshologa

tshogile	na	mmileng	maabane	mongwe
tshologa	nama	mmitsa	jaaka	sengwe
tshega	nako	mmona	maatla	bangwe



A re kwaleng

Feleletsa mafoko a, mme o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng.



ma_ _	le_ _	mago_ _o	_ _ ana	tlh_ _ _
-------	-------	----------	---------	----------



A re buweng

O akanya gore go diragetse eng ka ga Bongi? Tlotlela tsala ya gago gore o akanya go diragetse eng ka ga Bongi. Thalela kgang e setshwantsho sa bokhutlo jo bo itumedisang le sa bokhutlo jo bo sa itumediseng.



### Bokhutlo jo bo itumedisang

### Bokhutlo jo bo sa itumediseng



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga bokhutlo jwa gago jo bo itumedisang.  
Dirisa mangwe a mafoko a go go thusa.

lela

tsamaya

pula

tshogile

ntšwa




A re bueng

Buisa bokhutlo jwa kgang.

Kgang e  
fedile  
jang?

Morago ke ne ka bona Pule a tla.  
O ne a hupile mokgele o mogolo.  
Ke ne ke itumetse thata.






Letlha:



Ke ne ka tsholetsa  
mokgele mme ra  
tabogela kwa gae.

Kwa bokhutlong ke ne  
ka bolokesega. Ke a  
leboga, Pule.



Boitumediso

Khalara setshwantsho se.



A re kwaleng

Ikatise go kwala dithhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya  
dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Y Y


y y

Morutabana: Saena

Letlha



A re buiseng



## Kgang ya ga Amo

Nna le Pule re ne re le rosi kwa gae. Re ne re tshameka mo tshingwaneng. Ke ne ka bona maru a lebega a le masweu. A ne a sa bonale a hupile pula. A ne a sa bonale a dirwa ke letsatsi.

Morago ga tla sefako.

Sefako sa wa jaaka dibolo tsa kolofo. Photho! tšhwatla! rwatlatlatlaa! Pule a leka go di kapa.

"Ke a boifa," ga bua Amo.

Ka bua le ena, "Tlhokomela, Pule!

Ema tsi!"

Re ne ra huhumela ka fa tlase ga bolao, mme ra emela gore sefako se emise.

Fa se emisa re ne ra fitlhela gore matlapatlapana a sefako a ne a le magolo a lekana le dibolo tsa kolofo.



Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang e, mme o arabe dipotso.

Amo o re tlottlela ka ga pula ya matlakadibe?

Nnyaya, o re tlottlela ka ga

Matlapatlapana a sefako a ne a le bogolo jwa eng?

A ne a le bogolo jo bo lekanang le jwa

Pule le Amo ba ne ba dira eng fa ba ne ba tshogile?

Ba ne ba



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.



Mafoko a  
tlwaelo  
sefako  
pula  
letsatsi

wa	huhumela	ema	gae	olo
wela	hutshe	hema	legae	bonala
wena	hupa	lema	gaetscho	bolao



A re kwaleng

Ikatise go kwala dithhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebakosong la mafoko.

# Sefako



A re kwaleng

Feleletsa mafoko a, mme o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng.

Dirisa ditlhaka tse: s, tl, m, ts, nt.



\_ea\_a

leta\_o

\_otlhaba

\_a\_ya


Ra\_a

# Morago ga pula ya sefako



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo ditswantsong tse go tloga ka l – 3 go bontsha tatelano e e nepagetseng. Tlotlela tsala ya gago kgang e o e bonang mo ditshwantshong.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.

Dirisa mafoko a, go go thusa.

modumo o o kwa godimo

sefako

dibolo tsa  
kolofo

tshogile

maru a masweu

matlhhabaphefo a a thubegileng



Letlha:



A re kwaleng

Feleletsa mafoko a gore a golagane le setshwantsho se se nepagetseng.  
Dirisa dithhaka tse go go thusa go feleletsa mafoko.

la

mo

ro

wa

kgw

th


boro__e	__tšhe	__loi	__tlhela	mokgwa__	__u__uga



Boitumediso

Lebelela setshwantsho, mme o bolelele tsala ya gago gore go diragala eng.



## Metsi a dikologa a bo a dikologa



1	Letsatsi le phatsima mo lewatleng le mo dinokeng.
2	Metsi a tlhatlogela kwa legodimong.
3	Metsi a bopa maru.
4	Maru a nesa pula. Pula e tshologela mo dinokeng le kwa lewatleng.



A re buiseng



Lindi o bona segagane

Ke ne ka etela nkoko. O nna kwa godimo ga dithaba tsa Drakensberg.

Go ne go le tsididi thata. Ke ne ke tshotse dikobo tse dintsi. Ke ne ka ya go robala.


Fa ke tsoga mo letsatsing le le latelang, ke ne ka bona sengwe le sengwe se le sesweu.

Go ne go le segagane mo marulelong, go le segagane mo ditlhareng, go le segagane mo tlhageng gape go le segagane mo mmileng.

Ke ne ka se tshwara. Se ne se le tsididi thata mo e neng ya gobatsa menwana ya me.

Tota le Pule o ne a palelwa ke go tsamaya mo segaganeng se se tsididi.

Nkoko o ne a mpolelela gore ke rwale dikausu mo diatleng gonne ke ne ke se na dikausu tsa diatla . Ke ne ke batla go tshamekela mo segaganeng.






Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang e, mme o arabe dipotso.



Lindi o ne a le kwa kae fa a bona segagane?

O ne a le

Lindi o ne a rwala eng mo diatleng tsa gagwe?

O ne a rwala

Lindi o ne a bona eng fa a leba kwa ntle?

O ne a bona



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

tsoga	dikausu	tlhageng	diane	mmila
tsa	maungu	ditlhare	diatla	mmino
tsamaya	ditau	tlhatloga	diaparo	mmepe



Mafoko a tlwaelo  
tshotse  
dikobo  
menwana



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



Ke ne ka etela nkoko.


Ke

# Segagane se se boleta se sesweu



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa se o akanyang gore Lindi o se dirile fa a ne a tshamekela mo segaganeng.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga setshwantsho sa gago.

tshameka

diatlana

phefo

bokgola

segagane

tsididi




Letlha:



A re kwaleng

Feleletsa mafoko gore a golagane le setshwantsho se se nepagetseng.

_aga	_sese	mo __ tladi	_rato	dia __ ana



A re kwaleng

Tsenya a, e, i, o, u go feleletsa mafoko a mme o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng.

m _ h _ l _ d _				ntšw _
tšh _ p _				k _ k _
b _ b _				n _ g _
ts _ d _ d _				s _ l _ n _
m _ s _				kh _ t _
nkw _				s _ n _
b _ s _ k _ l _				s _ d _ d _




A re kwaleng

Ikatise go kwala dithhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Z Z

z z



A re buiseng



Jabu

Ga ke rate mariqa. Ga ke rate fa go nna tsididi fa ke ya kwa sekolong.



Amo

Ke rata selemo gonne ke rata go thuma. Ke rata go utlwa mosumo wa dinotshe le go hema ga dinoga.



Ati

Ke rata dikgakologo gonne ke kgoni go tshameka ka digwagwa tse dinnye mo letamong.



Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang e, mme o arabe dipotso.

Ke mang yo o sa rateng bosa jo bo tsididi?


ga a rate bosa jo bo tsididi.

Ke goreng Amo a rata selemo?

Gonne o

Ke goreng Ati a rata dikgakologo?

Gonne o kgona go



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.



tshameka	utlw <u>a</u>	gonne	dinotshe	thuma
tshola	batlw <u>a</u>	banna	dinoga	thiba
tshega	otlw <u>a</u>	nna	dinawa	thupa

Mafoko a tlwaelo

tlaa  
kgona  
tshwanetse



A re kwaleng

Ke setlha sefe se o se ratang thata?



A re kwaleng

Feleletsa mafoko a mme morago o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng.



tl \_\_ lase

\_\_ amaya

no \_\_ e

n \_\_ ga

\_\_ ua

Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. Tlotlela tsala ya gago gore ke eng se o se ratang le se o sa se rateng ka ga setlha sengwe le sengwe. Bolelela tsala ya gago mefuta ya diaparo tse re tshwanetseng go di apara mo setlheng sengwe le sengwe. Bua gore ke eng o rialo.



Letlhhabula



Selemo



Dikgakologo



Mariga



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le 4. Thala mola go golaganya karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e nepagetseng mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Ga ke rate mariga gonnie

Nako e go jewang maungo kwa  
masimong ke ya

Ke rata selemo gonnie

Ka dikgakologo



A re kwaleng

Ke rata

Ga ke rate

letlhhabula.

ke rata go thuma.

go tsididi thata.

matlhare a ditlhare a a  
tlhotlhorega.




Letlha:



Are bueng

Tlotlela tsala ya gago ka ga go gola ga segwagwa go tloga ka lee, go ya go kwididi go ya go segwagwana se se nang le mogatla go fitlha ka segwagwa se segolo.



Morutabana: Saena

Letlha

## Matshwao a bosa



Go letsatsi

Maru fale le fale

Pula e a na

Go maru

Pula ya matlakadibe

Go diphefo



A re bueng

Buisa tshate ya bosa, mme o bue gore go tlaa bo go sele jang letsatsi lengwe le lengwe.

## Tshate ya maemo a bosa - Seetebosigo

Sontaga	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labothhano	Lamatlhatsi



Letlha:



### A re kwaleng

Kwala dikarabo tsa nngwe le nngwe ya dipotso tse.

Tšhate ya maemo a bosa ke ya kgwedi mang?

Kgwedi e, e na le malatsi a le makae?


Go letsatsi malatsi a le makae?

Go tlaa bo go le maru fale le fale mo malatsing a le makae?

Pula e ya go na malatsi a le makae?

Pula ya matlakadibe e ya go na malatsi a le makae?

Go tlaa foka diphefo malatsi a le makae?



### Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.



### Mafoko a tlwaelo

tlaa  
kgona  
tshwanetse

kgwedi	maru	mang	pula	phefo
kgwebo	more	eng	pelo	pholo
kgwela	gore	leng	pina	phulo



### A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



Bosa



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa maemo a  
bosa a gompieno.

Thala diaparo tse o tshwanetseng go di aparel  
maemo a bosa a gompieno.



A re kwaleng

Kwala leina la ngwana yo o mo phaposiborutelong ya gago le le simololang ka tlhaka e e  
fa thoko ga tlhaka nngwe le nngwe. Gakologelwa go simolola leina lengwe le lengwe ka  
tlhakakgolo.

B

L

D

M

G

T

H

S

R

K



Letlha:



A re kwaleng

Tsenya matshwaopuso mo dipolelong tse.

O tsenye ditlhakakgolo, dikhutlo kgotsa matshwao a potso.



ke rata go tshameka le jabu fa go le letsatsi

a o rata fa go le tsididi

letsatsi la botsalo la ga ati le ka kgwedi ya phukwi



A re kwaleng

Feleletsa tshate  
ya maemo a bosa a gompieno.  
Morago o tlatse maemo a bosa a  
malatsi a matlhano a a tlang.



Mosupologo



Morutabana: Saena

Letlha

117



A re buiseng

Gompieno Jabu ga a tsoga.  
O ne a robala a bo a robala.

Pule o ne a mo tlolela mme a  
se ka a tsoga.



Mmaagwe Jabu o ne a mmolelela  
gore a tsoge mo bolaong.

Jabu o ne a tabogela bese mme  
ya mo sia.

O ne a tshwanelo go ya sekolong  
ka maoto.

Pule o ne a tsamaya nae.

O ne a tsena thari kwa sekolong.  
Morutabana a mmotsa, "Ke nako  
mang, Jabu?"




Letlha:



A re kwaleng

Ke nako mang jaanong?  
Thala manakana mo tshupanakong

Buisa kgang e mme o arabe dipotso.



Ke goreng Jabu a ne a tsena thari kwa sekolong?

Gonne

Jabu o ne a ya sekolong ka eng?

O ne a ya

Ke goreng Jabu a ne a sa ye sekolong ka bese?

Gonne o



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko  
a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tsoga	robala	mme	nako
boga	robegea	mmotsa	nama
loga	robedi	mmolelela	nae

8

Mafoko a  
tlwaelo  
tlaa  
kgona  
tshwanetse





A re kwaleng

Ke nako mang?



A re kwaleng

Bolelela tsala ya gago gore lenaka le lekhutshwane le supile palo efe, le gore lenaka le leleele le supile palo efe.



Tlatsa diura le metsotso tse lenaka lengwe le lengwe le di supileng.

lenaka le lekhutshwane	lenaka le leleele

lenaka le lekhutshwane	lenaka le leleele

lenaka le lekhutshwane	lenaka le leleele

lenaka le lekhutshwane	lenaka le leleele




A re kwaleng


Thala manaka a tshupanako nngwe le nngwe.




ura ya bongwe



ura ya borataro



ura ya boraro



ura ya borobongwe




Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa ka dipalo tse di tlogetsweng.



Ke tsoga ka ura ya \_\_\_\_\_.



Ke robala ka ura ya \_\_\_\_\_.



Sekolo se simolola ka ura ya \_\_\_\_\_.




Boitumediso

Tlatsa dinako mo tshupanakong e mme o bolelele tsala ya gago gore ke nako mang.  
Sega tshupanako go tswa mo tsebeng e e kwa morago ya buka mme o kgomaretse  
manaka mo go yona. Bontsha tsala ya gago dinako tse di farologaneng.




Morutabana: Saena

Letlha



Jabu o tsoga ka ura ya borataro.



Jabu o palama bese ka ura ya bosupa.



Letlha:



Jabu o goroga mo gae ka ura ya bobedi.

Jabu o ja ka ura ya borataro.

Jabu o robala ka ura ya borobedi.



A re kwaleng

Buisa kgang gape mme o arabe dipotso.

Jabu o tsoga ka nako mang?

O tsoga ka

Jabu o palama bese ya gagwe ka nako mang?

O palama bese ka

Jabu o robala ka nako mang?

O robala ka



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwalla dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

nako	bosupa	tsoga	robala	gae
naga	bobedi	tsola	robegea	gaetsho
lenaka	boraro	tsoma	robedi	yaeno

Mafoko a  
tlwaelo  
tsoga  
ura  
robala



A re kwaleng






Nako ke

# O dira jalo ka nako mang?



A re kwaleng

Thala mola go golaganya ditshupanako tse di fa godimo le tse di ka fa tlase.



12:00

06:00

04:00

10:00

02:00



A re kwaleng

Kwala dinako, mme o thale manaka mo ditshupanakong go bontsha dinako tse di nepagetseng.

Ka nako mang	Nako mo tshupanakong	E kwale
Ke tsoga ka		
Ke ya sekolong ka		
Ke boela gae ka		
Ke ja ka		




A re direng

Bontsha dinako tse di farologaneng mo tlelokong e o segileng ya gago.





Letha:



tshogile tshologa

pinki lonko

eng mang

tshega tshameka

senke tsoga

pula leng

tshola tshela

tsa tsamaya

pina pelo

na nama

dikausu maungo

pholo phefo

nako mmileng

ditau tlhageng

tsoga phulo

mmitsa mmona

ditlhare tlhatloga

loga boga

mmepe mmino

diatla diaparo

robega robala

mmila maabane

diane utlwa

mme robedi

jaaka maatla

batlwa otlwa

rake mmotsa

mongwe sengwe

gonne banna

bosi losi

bangwe wa

nna dinotshe

sosi esi

wela wena

thupa kgona

rosi tsosi

huhumela hutshe

kgora dillo

tuku kuku

hupa bolo

kgwedi kgwebo

dira fatuku

gaetsho bolo

kgwela maru

hira sira

bonala bolao

more gore

lloto lleme

Boitumediso



### Lebelo la mafoko wena le ditsala tsa gago di le nne, mongwe

le mongwe wa lona a  
tlhophe tselana ya  
lebelo la gagwe. Jaanong  
dirisang tshupanako go  
bona gore go go tsaya  
nako e kae go  
buisetsa kwa godimo  
mafoko otlhe a a mo  
tselaneng ya gago.

Lotlhe le ka  
simolola go buisa ka nako  
e le nngwe. Fetolang  
ditselana mme le taboge  
gape. Lekang go taboge  
mo ditselaneng tsotlhe

mme o ikatise mo  
mabelong otlhe gore  
o tle o itekanele.  
Gakologelwa go tshwaya  
mafoko a a go emisitseng  
mo tselaneng ya gago  
gore o tle o a buise gape.



Morutabana: Saena

Letlha



A re buiseng



## Dikgang tsa Botsenwa

Gompieno ntšwa Pule, o ne a boa ka mmila wa Phaladi a ya kwa thabeng.

O ne a goa tsala ya gagwe gore e tsamaye le ena.

Pule o ne a apere jase e kgolo le hutshe gonne go ne go le tsididi thata.

O ne a boifa go **koafadiwa** ke serame.

Pule o ne a tsamaya le podi e go tweng Motheo le segwagwanyana se setala, e leng Fifi.

Ba palama **setlhoa** sa thaba jaaka batho ba loa.

Boobabedi, podi le segwagwanyana ba ne ba apere dijase le dihutshe tsa bona.

Ba ne ba boifa go **boa** ba gatsetse kwa thabeng.

Ba ne ba itumetse, mme ba sa itse gore ga go poa e se nang mosima.

Ba wela mo mosimeng ba sa o lemoge.

Lepodisi le ne la ba bona. La ba ntsha mo mosimeng, la ba naya borotho mme la ba busetsa kwa sekolong.



Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang gape mme o arabe dipotso.

Pule o ne a ya kwa kae?

O ne a ya kwa

Pule o ne a tsamaya le mang?

O ne a tsamaya le

Ba ne ba apere eng?

Ba ne ba apere

Ke goreng Pule a ne a apere jase?

O ne a apere jase gonne



Tiriso ya mafoko


Buisa mafoko mme o reetse medumo.



Mafoko a  
tlwaelo

thabeng  
palama  
itumetse

goa	boa	loa	koafala	poa	tlhoa
boka	bola	borotho	kgolo	roma	nosa



A re kwaleng

Ikatise go kwala dithhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya  
dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la  
mafoko.



Podi e apere jase.



A re bueng


## Dikgang tsa Botsenwa

Bua ka ga dikgang tsa gago.  
Tlotlela ditsala tsa gago ka ga dikgang tsa  
gago. Bua gore ke dikgang dife tse o ka di  
kwalang mo lokwalodikgang lwa gago.



A re kwaleng

Kwala lokwalodikgang lwa gago.



Leina la lokwalodikgang lwa gago

Letlha

Dikgang tsa gago ke eng?

Morago go ne ga diragala eng?

Thala setshwantsho sa dikgang  
tsa gago.



# Thanodi ya me

A  
a

G  
g

B  
b

H  
h

C  
c

I  
i

D  
d

J  
j

E  
e

K  
k

F  
f

L  
l

# Thanodi ya me

M  
m

S  
S

N  
n

T  
t

O  
o

U  
u

P  
p

V  
v

Q  
q

W  
w

R  
r


X-Z  
X-Z













glue





### Clock

Cut out the clock and then the hands of the clock. Use the clip (a splitpin) to fasten the hands to the clock so that they can turn around. Now use your clock to show your friends the time.

At the same time fasten this hand to the weather clock on the back of the clock.

Attach the hand to the weather chart and then turn it to show what the weather is like each day.

Cut out the animals on the previous pages and stick them on the next pages to show where they live.

